

САҢА ОЛОХ

Чурапчы улуунун хаһыата

ХАҢАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫ 15 КҮНҮТТӨН ТАХСАР

2004 сыл
АҢҢААХ-ЫҢҢА
14 КҮНҮӨ
СҮҮӨТӨ
№ 98
(9154)

От ыйын 24 күнүттөн атырдык ыйын 5 күнүгэр диэри Смоленский куоракка Бүтүн Россиятаабы "Кыайы-60" дьин байыаннай-спортивнай оонньуу финала буолан ааста. Бу курактаһии РФ Сэбилэммит куустарын салгыттан көмүскэнэр сэринилэрин академиятыгар ытыллына. Улахан хабааннаах курактаһиигэ Россия бары регионнарыттан 68 хамаанда кэлэн кыттан, күөн көрсөн тарастылар. Биһиги республикабыт аатын Д.Д.Красильников аатынан Мугудай орто оскуолатын "Орленок" бай-

ыга эмиз иккис, комбинированнай марш-броска үтүс, хароаһыныга төрдүс миэстэлэри ылары ситистилэр. Ити курдук курактаһан, Игорь Васильев ытыга чемпион үрдүк аатын ылан, Сергей Коржик иккис миэстэбэ тахсан, оттон командир Толя Федоров Смоленский-даабы байыаннай академияга конкурса суох үөрэххэ киирэр быраабы ылан, уолаттар хас да сыл "Орленок" кулуутка үтүмүсхүтүк, дыһыардаахтык дырыктаммыттарын чабылхайдык көрдөрдүлэр. Инньэ тынан, түөрт кубогу

БАЯННЫҢҮГҮ ҮЛЭЛЭТНЭХХЭ

Сайыммит үтүө сылаас күннэрэ номнуо элэс курдук ааһа оһуустулар. Быйыл хаһаангылаабыр даһаны тымныы сайын буолан аһыйахта сөпүөлээн, душтанан хааллыбыт.

Улуустут киһин баанньыга хаһан үлэлиирэ биллибэт. Сайын айы өрөмүөгү барар аһыран сабыллар. Быйыл дьыл баачытыгар диэри өрөмүөн ытыллыбыта көстүбэт. Атын улуустарга баанньык сайыны быһа үлэлиир. Биһиги саатар күһүн эрдэ аһыллар кыаллыбат. Сотору кэминан оһолорбүт оскуолага үөрэххэ барыахтара. Бу күннэргэ өрөмүөнү суһаллык ытан үлэбэ киллэриэххэ, оһолорбүт сууһан-тарваһан саһа үөрэх дьылыгар чэгиэһиник-чэбдиктик кимирэлэригэр кыһаныаһыт.

М. МАКАРОВА.

"ОРЛЕНОКТАР" СИТИИИЛЭРЭ

ыйаннай-спортивнай кулууба көмүскэн, баста-кы миэстэни ылан кэллэ.

Бу кулууп тэриилибигэ 10-тан таһса сыл буолла. Салайааччынан СР үөрэтириитин туйгуна Иван Степанович Захаров үлэлиир. Бу кэм иһигэр республикага ытыллар бары байыаннай-спортивнай оонньууларга ситиһилээхтик кыттан кэллэ. Бу дьыл бэс ыйыгар Дьоккуускай куоракка ытыллыбыт "Аҕа дойдуну көмүскээнч" дьин байыаннай-спортивнай оонньууга кыайан, дойдуларын аатын Россияга көмүскүүргэ тутуһанан наһараадаламмытара. Инньэ тынан кулууп 11 иһиллээхтэ Смоленскийга баран кэллэ. Россия таһымыгар Саха сирэ төрдүс кыттыыта: Амма, Бүлүү, Хангалас уонна быйыл Чурапчы.

Хамаанданы строевой көрүүгэ бастаһы, "Дрессировку" хостара" дьин визитканы көрүү конкурсугар эмиз бастаһы миэстэлэри ылан, кыһыы өрөгөйүн биллилэр. Кыра калибрдаах винтовкаһан ытыга иккис, автоматтыһан ыты-

ылан, мэтээллэринэн наһараадаланан, кыайы кетеллэнэн кэллилэр.

Итини сэргэ оһолорго аһан Смоленский куорат устун экскурсиялар тэрилиннилэр. Аҕа дойдуну Улуу сэримтин тоһоһунгар өлбүт биһир дойдулаахтарбыт көмүллөн сытар Братский могилаларыгар сырыттылар. Иван Михайлович Павлов онно көмүллэн сытар биһир дойдулаахтарбыт иһилиһтэрин биһирэн, оһолор могиллага салаһа ыйаан, дойдубут буорун илдьэн уурдулар. Төһөнөн кэлэн иһэн Москва куоракка Поклонной Хайага Аҕа дойдуну Улуу сэримтин киһи мүсүйүгэр сыһыан элбэһи биллилэр, көрдүлэр.

Улуустаабы үөрэх управлениета Бүтүн Россиятаабы курактаһиыга ситиһилээхтик кыттыбыт оһолору, салайааччыларын И.С.Захаровы, төрөппүттэрин, Мугудай орто оскуолатын администрациятын иһилиһтэһиһик эһарадэллэр уонна улахан махтаһын тирдэр.

Улуустаабы үөрэх управлениета.

УЛУУСКА ОТТООХУН ТУРУГА

Быйыл сайын улуус үрдүкүн оттооһунга күн-дьыл туруга мэтээлдэн, быһаһанан улахан хаһыы таһыста. Оннон балаһыанньа биллэһи туругунан уустук дьин бэлэмтэнэр. Мантан салгы аһаах тохтоон, кураһа күннэр турдаһа-рына эрэ, сыһаабы быһаһан туолар кыахтаах. Атырдык ыйын 12 күнүгэһи туругунан улуус сыһаабы быһаһын 29 % эрэ тоһордо, ол эбэтэр 10143 т. Аһыһыт сыл туттаах кэмин кытта тэһиһтэһэ бу 4187 тонна кыра. Балаһа үтүгэй көрдөрүүлээх нэһилиһтэринэн Соловьев, Мэлдьэхси, Төлөй буолаллар. Соловьев нэһилиһэ быйыл быһаһан дьыһытынан 1150 т оту, иһини таһыһан 600 т страхдай оту бэлэмниһтээх эһит буоллаһына, күн бүгүн 870 т оту бэлэмнээн, быһаһанарын 75 % тоһордо. Мэлдьэхси быйылгы дьыһаабы быһаһа — 250 т. Иһитэн 150 т от кэбиһилиһэ, ол эбэтэр быһаһан 60 % тоһоруһуна. Төлөй нэһилиһэ 980 т ссхо быһаһаһа, иһитэн 500 т оту бэлэмнээн, график быһаһын 51 % тоһордо. Оттон мэттех балаһыанньа-ла-

аһтарынан Хатылы, Хоптобо, Армылаах нэһилиһтэһэ уонна Чурапчы салиһиһтэһэ буолаллар. Иһинэн сибээһтэн, улууска оперативнай штаб тэрилиннэ. Баһылыктар, агрономнар миэстэтигэр оттооһуну күһкэ тэриһэллэр, Амма үгүөр сирдэри оттооһунга эһиһолор үлэлэтэллэрэ ирдэнэр.

"СО" корр.




Улууска оттооһун сводката: атырдык ыйын 12 күнүгэһи туругунан

	Нэһиликэлэр	Оттуур сирдэ 2004 сылга		страхосой от быһаһа	Зөөһөлөр аһаһанара барыта	Ол иһигэр				Техника аһаһаа барыта	Отчут барыта	Ол иһигэр			Охсуу Кэбиһи		Ол иһигэр		
		рин уолсай изнэ (га)	оттуур быһаан- нара (т)			Механизм- рөөһүнэй	Мех. аһаһаа	Көлө	Илин			ТХКП	Бааһынай хаһаайыс.	Чааһынай сектор	(га)	(т)	ТХКП	Бааһынай хаһаайыс.	Чааһынай сектор
1	Болугур	2951	2500	600	33	3	4	11	15	54	700	20	23	657	1320	925	195	110	610
2	Одьулун	3340	2720	300	70	3	67			85	250		50	206	2000	700		300	400
3	Хатылы	1900	2000	200	84		63	21		72	323		75	248	950	260		50	210
4	Болтоҕо	1850	1824	200	28		27		1	45	188		45	143	1300	650		200	450
5	Хоптобо	1500	2640		79		55	7	17	80	700	20	70	610	1600	500	20	60	420
6	Хадар	1450	1580		22		4	10	8	43	260		70	190	1300	800		190	500
7	Хайахсыт	1580	1620	300	53	3	44	2	5	70	216		71	145	1000	330	10	80	210
8	Чакыр	1916	1642	300	28		18	10		53	210		85	125	834	613		159	454
9	Мугудай	1100	2100		38		30	5	3	86	230		25	205	900	650		210	440
10	Төлөй	930	980		28		24		4	36	135		25	110	900	500		44	456
11	Кытаанах	1564	1486		40		32	6	2	45	212		65	147	1100	503		180	323
12	Алабар	1110	1942		15		8	5	2	42	360	25	35	300	700	570	120	150	300
13	Бахсы	1220	985		29	2	25	1	1	43	92		20	72	310	282		65	217
14	Арымлаах	1270	1272		25		8	17		42	200		40	160	700	250		50	200
15	Сылаһа	1780	2822		76	1	70	5		87	760		120	640	2500	1200		520	580
16	Соловьёв	2046	1150	600	40	2	33		5	55	172		42	130	1600	870		362	508
17	Чурапчы сэл.	3240	4600		95		67	10	18	65	638		38	600	1350	620		90	540
18	Мэлдьэхси	220	250		16		16			16	63		13	50	300	150		30	120
19	Түөһө	510	460																
20	"Чурапчытаа- бы МТС" ААО		400 т сенаж																
	Барыта:	29937	35000	2500	799	14	593	111	81	1019	5709	65	912	4732	20064	10143	345	2750	7048

Тыһа хаһаһыһыһаһын управлениета.

Өлүөнэ уута улуус нэһиликтэригэр, Чурапчы сэлэнньэтин эбэтигэр кэлиитин көрсө



Сүргэм көтөбүллэн үөрдүм, махтанным

Мин сөбүлүүр, олобу олорбут дьоннорбуттан үлэлэрин туһунан сүрүмэн бэрэллэрин тэрийбитим. Улуус Бочуоттаах гражданина, бары убаастыыр, ытыктыыр, кичэ туттар кинигитигэр Дмитрий Петрович Лазаревтан көрдөһөн бу сүрүгү илдьэ хаалбытым. Ону дьонугар-сэргэтигэр билиһиннэрбим.

Сэмэн ТУМАТ.



вет председателэ Сибиряков М. Н. 1991 с. ыам ыйын 7 күнүгэр Хатылы нэһилиэгин олохтоохторун уопсай мунунабар туруоран сөбүлөннөрүн ылыта. Ити кэмгэ үлэлээбит райсовет председателэ Сибиряков М. Н., солбуйааччыта Ноев Т. В., сельсовет председателэ Захаров А. А. өйөөһүнөрүнэн практикескай үлэлэр сабаларыттар. Ол курдук экологияттан, кабель сибээһинтэн, электросеттэн көнүл-лөһүннэри ситиспиттэрэ. Проектнай-сметнай документациябыт суоҕа. "Якуттипроектхоз" институт директора Федоров П. Ф. сакаастааһынынан, ону правительство соруудабынан кэлиин 1992 с. балаһан ыйыгар онгортон тиксэрбитэ. Ити кэмгэ тулуутун сүлүүнүн бүтүтэ. Быһыт акылаата балаһан ыйын 26 күнүгэр 1991 с. түспүтэ. Икки Т-130 трактордар үлэлээбиттэрэ. Трактористтар Ефимов В., Саввин Г. бири ый устатыгар быһыт үлэтин улахан өттүн бүтэрбиттэрэ.

Биһиэхэ бири ыарахан болгоруоһунан турбута алаастарбыт билиилэрин көрдөрүү. Ол кэмгэ Сивцев И. С. Совмин председателин солбуйааччытынан үлэлиир кэмэ этэ. Кини көмөтүнэн куоракка баар дэлби тэптэринэн дьарыктанар тэрилтэ баһылыгынан үлэлиир Тазатинов В. тикрилиннэртээн проекнай-сметнай документациятын бэйэлэрин специалистарынан онгортон үлэтин 1992 с. муус устар ыйыгар түмүктээбиттэрэ.

Быһыт тулуутугар, ханаал онгоһуутугар актыбынай кыттыыны ылыт тэрилтэлэр салайааччыларыгар, чуолаан Мелиорация, ДРСУ, ХДСУ уонна бары буор үлэтигэр кыттыыны ылыттарга махталбын тиздэбим. Диринг, Чурапчы куөллэрин бири көрүгүн түмүктэрэ, бар дьонум үөрүүтүгэр, махталыгар кубулуйбуттун сүргэм көтөбүллэн үөрдүм, махтанным.

Дмитрий ЛАЗАРЕВ.
Чурапчы с. Ленин аатынан уулусса 58 №-рэ.

Бэс ыйын 9 күнэ, 1995 с.

Хаартыскаҕа: Д. П. Лазарев.

УУ – ОЛОХ ТЫШЫНА

"Уу – олох тыһына" дээн өбүгэ сааһтан этилиэн этилинибэ. 1995 сыл чурапчыларга бири бэлкэ сыһынан буолар. Ол курдук, 15 сыл буолан баран, куутуулаах уубут кэлбитэ. Туоһунан – Чурапчы Эбэбитигэр Таатта уута киирбитэ. Итинэн кини сэлэниһэ илин өттүгэр онгоһуллубут Харыылаах урөһүөһэй регулятора, дьэ, үлэтин көрдөрбүтэ. Бу улуустун бири саамай тулар-тулаах инженер-мелиоратора В.Е.Макаров илиитинэн-атабынан онгорторбут, кырдык даһаны, кини эрэ үөрө-көтө киэн тутта саныыр тулуута буолбута. Бэйэтин үрдүнэн 60-80 см үрдүктээх уу дамба нөһүө "водопад" буолан көстөрө көрүөктэн кэрэ...

1992 сылтан сабалаан улуус бастагы баһылыга И.С.Сивцев савс айы паводковай комиссияны тэрийэн, ол кэмгэ сөптөөх уматык оттугунан, харчынан хааччылыта. Бириэмэтигэр син тэрээһиннээх үлэ-хамнас сааскыттан барара. Ууга сыһыаннаах тэрилтэлэригэр, ордух "Мелиорация" ПМК (П.Н.Мишкин), суолу тутар-көрөр управление (В.Н.Евграфов) ХДСУ (П.М.Наумов) у.д.а. сыллата кууска үлэлээбиттэрэ. Сройоммут ытык кырдыаҕастара Д.П.Лазарев уонна П.Т.Аржаков ити сыл утулар ууларын уһун сааскыттан сабалаан, күннөтэ харыкта түбүгүрэн, туруорсан, субэ-ама буолбуттара. Оттон "Мелиорация" ПМК бары үлэһиттэрэ бэйэни харыстаммаг таһаарылаах үлэни-хамнаһы көрдөрбүттэрэ. Холбоур, бульдозеристар Поисеев Д.И., Саввин Г.И., Болотский Д.Н. (Беларусь), олохтоох бырааты Казимир, Николай Никитовтар, суоптардар Пермяков А.М., Посельский П.П. у.д.а.

Эмиэ "Ана алааһа" уонна "Тумуһахтаах" дэлби тэптэриллибит ханаалларынан уу барар бэлэтигэр тиздэи манан аҕый үлэ буолбатаҕа. Ханаалы паарынан үрдэрэн, хойгуонан, луомунан түөрэн бабалаах уубутун сүрдүбүттэрэ. Манна В.А.Шадрин биригээдэтин дьонно хоно сылдан үлэлээбиттэрэ. Сааһылаан көпсөөтөк, Хонду, Бабаҕа, Нууна үрөктэрэ ыам ыйын 8-9 күннэртэн сабалаан сүрдүбүттэрэ. Таатта үрөҕэ баһын ыам ыйын 12-13 күннэртэн хаамтарбыта. Бастаан Хонду уута Таатта үрөҕэр "Ефремов Булунар" тутулуубут санга быһыкка ыам ыйын 14-15 күннэригэр аспыта. Манна ыалларбыт таатталар 4 киһилээх делегациялара: Соров М.М., Архипов А.С., Унаров И.И., Калпин Г.И. кэлэннэр, Таатта быһытын уутун кинилэргэ ытыктаах үс 120 см. диаметрдээх турбалары көрөн, себан-махтайан, баарыгай тутуутун хайдаан барбыттара. Кини хомойоро баар, ол нөһүө күнүгэр аҕардас Хонду үрөһүн уутун тулуйбака, турбаларбытын алдыатан бабалаах уубут курулуу-харылы куотан соһуллута. Кини эрэ санаата түһэр кэмэ, балаһаанньата сөбөтөхтө биридэ баар буола түспүтэ.

Ол кэннэ манна обонноһотторбут субалээбит-тэринэн уонна специалистар баһаарбыттарынан, тоҕо охсубут сиригэр иннинэн перемычка быһыты онгорторо туруммуппут. Онуоха тухс баар

куустутун холбоон, бары тэрилтэлэр техникаларын, үлэһиттэрин түмэн, мобилизационнай лист-тэри туттартаан, райпоһтан 10 тн. куулу ылан, олору буорунан толорон, уу кэлиитин тохтотор сыалтан бэйэтин кэмгэр героическай үлэ тэрий-либитэ. Ол түмүгэр бири суукка иһинэн Хонду уу-тун Тааттабыт быһытыгар иккистээн хайыбылпыт. Манна улуустун ол кэмгэ бири опыттаах мелиоратора Д.И.Сивцев харыс да сири калбарыйбака-туран, бу перемычка быһыты онгорторбута. Ыам ыйын 25-26 күннэртэн сабалаан уу Чурапчы куөлүгэр кулгута. Бастаан Хонду уута ити Таатта быһытын алдыалпытыгар Хатылы Харбалата, Су-гулаана, Лахылдыта уонна Ойбон куөлэ туолбут-тара. Дьуодуһуна "Мичикийээн" быһыта тутан, Хаҕас Эбэ, Буор дьыа уунан туолбуттара. Ыам ыйын 27 күнүгэр Аан Тумуһахтаах алааһынан ха-нааба устун кэлэн, кини Магадан трассатын тур-батынан тоҕо охсон, олох аҕыйах чаас иһигэр 50-70 метр холобурдаах сингэрэн, тоҕо охсуута ди-рингилэн, дьэ, Эбэбитигэр тухс да мэлэйэ суох Хонду үрөһүт барархан уута кулгута.

Ыам ыйын 29 күнүгэр Одьулуун Илин Бэрэтэ уунан толору бычачылыта. Бу иннинэ одьулуун-нар Таатта уутун маннай Мофоллойу уонна үрөк-тэрин толорон баран, Уоһайынан Тааттаны быһан, Кураанах Тааттанан Бэрэҕэ салайыттар. Ити түүн Бэрэ эргэ быһытын икки сиригэр тоҕо кулгута уонна күн иккис аҕарыттан санга быһыт-тарын алдыатан, Кураанах Тааттанан Мылдаҕаай-ылыыр суолу үрдүнэн кулгута. Ити сурун биричи-инэ Чалчылдан автомата үрдүгэ бэрт буолан, эмиэ Тааттабыт уутун куоттаран, манна одьулуун-нар, очотооһу нэһилиэк баһылыга Н.Н.Шестаков олус тэрээһиннээх үлэтинэн, үс күннээх түүн быһыты (куулуна быһыты) сааһтан сабан Илин Бэрэ толору уулаах хааларын ситиспиттэрэ. Хон-ду уонна Таатта уута Чурапчы уонна Имигиттэ Эбэлэргэ, "Ана алааһыгар", Тумуһахтааха 18-20 мөл. кубометр ууну хаалларан, Имигиттэ "Ньук-лаайан" тумуһун аһынан автоматтаан, ыаллар-быт таатталар дизжи Болтонго систематынан нөһүөлээн, уутун сыһаа сүрдэ турбута. Кырдык да, балыскан уу кэлэн барбыта. Манна Сири Хол-лобос сүрүн быһытын таһыма бырайыактамыт таһыма тийбэккэ турарынан, быһыты аҕарга тийбиллпит. Ол түмүгэр ити куустээх уу кэлбитэ-Бу сылларга паводковай комиссияҕа В.М.Монас-тырев, В.В.Архипов, М.Н.Павлов, А.Р.Саргыдаев у.д.а. дьингээттик ылыһан үлэлээбиттэрин са-наһаа бабарылар.

Түмүктээн эттэххэ, очоттон сабалаан бүтүгнэ диэри бүтүн уу хаһаайыстыбатын систе-матын илиигэ тутан хааллыбыт. Ол өссө Өлүөнэ уута эписибитигэр эрэ буолбакка, өрүс илин эһэринээҕи улуустар аһыыр уонна туттар уула-рын кэлиитин баһаарыаҕа.

В.ЧИЧИГИНАРОВ.

Диринг, Чурапчы куөлэрэ мин кылгас үйөбөр үлүс уолуулар. Лаппа быһыта 1951 сыллаахха ууну тохтотон Диринг куөлэрин толортообута.

1961 сыллааха атырдыах ыйын 20 күнүгэр райсовет председателигэр А. М. Фоминга Чурапчы куөлүн уутун систимэ-тин олохтуур туһунан идеябын кытар билиһиннэрбитим. Үлэтин "Улуу Сыһым" быһытыттан сабалаах табыгастааһын туһунан этии киллэрбитим. Быһыт кээкэ сылларга ууну тохтотон турбута, көрүү-ха-райы мөлөһүтүнэн улахан уу киирбит ды-лыгар алдыатан куотан хаалбыта.

1991 сыл муус устар ый 13 күнүгэр "Саҕа олох" хаһаака "Кэскилээттик баһаарарбытын эрийэр" дээн ыстатыйа тахсыбыта. Онуо тутта Субуруускай аатынан совхоз салалтата кэммэтин итэҕэйбэккэ уңгуу түһэрбитэ, ол иһин икки өттүттэн са-стаптаах комиссия үлэтин түмүгүн райсо-

Понедельник, 20 августа	Суббота, 21 августа	Воскресенье, 22 августа			
08.00 Телеканал "Доброе утро" 11.00 Новости 13.10 Футбол. Чехия - корсика. Прямая трансляция 13.20 На XXIII летних Олимпийских играх 14.00 Новости 14.05 Спорт. Пустышка и приключения Филлипа "Голубая стрела" 16.00 "Женщины в любви" 17.00 Новости 17.20 Детективный сериал "Судитесь вы тут, этаким: Пустышка". 5-я серия 18.30 Криминальная Россия. "Патент". Р. Хабенский 19.00 "Слабое звено" с Марией Касатковой 20.00 Вечерние новости 20.20 "Бриллиантовая свадьба". Документальный фильм 21.10 Сериал "Клон" 22.10 Жди меня 23.00 Время 23.30 "Улицы разбитых фонарей" 00.40 На XXIII летних Олимпийских играх 02.00 Спецрасследование "Билетная мафия" 02.50 На XXIII летних Олимпийских играх 04.00 Детективный сериал "24 часа" До 05.45	08.00 Телеканал "Доброе утро" 11.00 Новости 11.05 "Улицы разбитых фонарей" 12.10 Сериал "Клон" 13.30 Дневник XXIII летних Олимпийских игр 14.00 Новости 14.05 Комедия "Дайте жалобную книгу" 16.00 "Женщины в любви" 17.00 Новости 17.20 Комедийный сериал "Ангел на дороге" (2003 год) 18.30 Криминальная Россия. "Патент" 18.00 "Слабое звено" 20.00 Вечерние новости 20.20 "Властелины копей" Дневник Олимпиады 21.00 Сериал "Клон" 22.00 "Черный ворон" Многоаспектный фильм 23.00 Время 23.30 "Улицы разбитых фонарей" 00.40 На XXIII летних Олимпийских играх 02.00 Спецрасследование "Стратегия мертвого города" 02.50 На XXIII летних Олимпийских играх 04.00 Детективный сериал "24 часа" До 04.50	08.00 Телеканал "Доброе утро" 11.00 Новости 11.05 "Улицы разбитых фонарей" 12.10 Сериал "Клон" 13.30 Дневник XXIII летних Олимпийских игр 14.00 Новости 14.05 Комедия "Корсикаваз репета" 16.00 "Женщины в любви" 17.00 Новости 17.20 Комедийный сериал "Ангел на дороге" (2003 год) 18.30 Документальный фильм "Алмазная шара" 19.00 "Личная жизнь Валентины Терешковой". 1-я серия 20.00 Вечерние новости 20.20 "Ангел на дороге" (2003 год) 20.50 Сериал "Клон" 21.50 "Черный ворон" Контрольный фильм 23.00 Время 23.30 "Улицы разбитых фонарей" 00.40 На XXIII летних Олимпийских играх 02.00 Спецрасследование "Стратегия мертвого города" 02.50 На XXIII летних Олимпийских играх 04.00 Детективный сериал "24 часа" До 05.00	08.00 Телеканал "Доброе утро" 11.00 Новости 11.05 "Улицы разбитых фонарей" 12.10 Сериал "Клон" 13.30 Дневник XXIII летних Олимпийских игр 14.00 Новости 14.05 Детектив "Полтергейст. Случайная женщина" 15.30 "ВФК. Арсенал вечного злорада". Документальный фильм 16.00 "Женщины в любви" 17.00 Новости 17.20 Сериал "Приключения исподлого Мишана Дарина" 17.10 Спецрасследование "Стратегия мертвого города" 20.00 Вечерние новости 20.10 Стивен Силверберг представляет драматический боевик "Миллиарды риска" 21.50 "Рота черес" 23.00 Время 23.30 "Новые русские бабы" 00.00 "Золотой микрофон" 01.00 На XXIII летних Олимпийских играх 02.00 Кристофер Ламберт в супербоевике "Смертельный бой" До 04.30	08.00 Новости 08.10 "Все путешествия начинаются с нуля" 08.50 Фильм "Потерялся слон" 10.20 Игры, гарлем, любовь" 11.00 Скорая помощь 11.10 Запретные игры 12.00 Новости 12.10 "Смех" 12.40 "Правда, любовь, война". Документальный фильм 13.20 Дневник XXIII летних Олимпийских игр 14.00 Новости 14.10 Фильм "Золотой век" 15.00 Дневник клуб 16.50 Спецрасследование "Щепотка мафии" 17.40 На XXIII летних Олимпийских играх 19.50 Микел Манго в России 20.00 Вечерние новости 20.10 "Шутки за шуткой" 20.40 Комедия "Стандарт" 22.00 "Корсетная кулиничка" 23.00 Время 23.20 Комедийный боевик "Бриллиантовая полиция" 01.10 Фильм "Могучий Джо Рой" 03.00 На XXIII летних Олимпийских играх До 04.45	08.00 Новости 08.10 "Роя путешествия начинаются с нуля" 08.50 Фильм "Воспитанная Сюзанна" 10.20 Армянский мюзикл "1050 Дюймовый клуб" 11.10 "Я играю за любовь" 12.00 Новости 12.10 "Нелюбимые замочки" 12.30 Пока все дома 12.10 Дневник XXIII летних Олимпийских игр 14.00 Новости 14.10 Фильм "Китайский солдат" 15.00 Дневник клуб 16.30 "Путешествия натуралиста" 17.00 Спецрасследование "Билетная мафия" 17.50 "Большое расклевывание" 18.20 На XXIII летних Олимпийских играх 20.00 Вечерние новости 20.10 "Шутки иные рассказы" 21.10 Комедия "102 далматинца" (2000 год) 23.45 Супербоевик "Концы света" 02.00 "Детектив". Концерт Ларри Динкой 03.10 На XXIII летних Олимпийских играх До 04.00

05.00 "Доброе утро, Россия Г. 08.45 Комедия "Спросите Синди" 10.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 11.00 ВЕСТИ. 11.30 ВЕСТИ-МОСКВА. 11.50 "Что хочет женщина" 12.50 "Кухня и партнеры" 13.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 14.00 ВЕСТИ. 14.10 ВЕСТИ-МОСКВА. 14.30 XXIII Летние Олимпийские игры в Греции. 15.30 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 16.40 ВЕСТИ-МОСКВА. 17.00 ВЕСТИ. 17.20 "Частный детектив". 17.50 Т/с "Бедная Настя". 18.50 "Коммандар Рев". 19.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 20.00 ВЕСТИ. 20.50 "Спокойной ночи, милый!" 20.55 Т/с "Кавказская З". 22.00 Т/с "Мария Турецкого-3" 23.00 ВЕСТИ-МОСКВА. 23.20 ОЛИМПИАДЫ ОЛИМПИАДЫ ИГРЫ В ГРЕЦИИ. 01.20 "Синемания" До 01.44	05.00 "Доброе утро, Россия Г. 08.45 Т/с "Бедная Настя". 09.45 Т/с "Кавказская З". 10.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 11.00 ВЕСТИ. 11.20 ВЕСТИ-МОСКВА. 11.50 "Что хочет женщина" 12.50 Т/с "Мария Турецкого-3" 13.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 14.00 ВЕСТИ. 14.10 ВЕСТИ-МОСКВА. 14.30 ОЛИМПИАДЫ ОЛИМПИАДЫ ИГРЫ В ГРЕЦИИ. 15.30 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 16.40 ВЕСТИ-МОСКВА. 17.00 ВЕСТИ. 17.20 "Кухня и партнеры". 17.50 Т/с "Бедная Настя". 18.50 "Коммандар Рев". 19.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 20.00 ВЕСТИ. 20.50 "Спокойной ночи, милый!" 20.55 Т/с "Кавказская З". 22.00 Т/с "Мария Турецкого-3" 23.00 ВЕСТИ-МОСКВА. 23.20 ОЛИМПИАДЫ ОЛИМПИАДЫ ИГРЫ В ГРЕЦИИ. 01.20 Фильм "В тупике" До 01.58	05.00 "Доброе утро, Россия Г. 08.45 Т/с "Бедная Настя". 09.45 Т/с "Кавказская З". 10.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 11.00 ВЕСТИ. 11.30 ВЕСТИ-МОСКВА. 11.50 "Что хочет женщина" 12.50 Т/с "Мария Турецкого-3". 13.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 14.00 ВЕСТИ. 14.10 ВЕСТИ-МОСКВА. 14.30 ОЛИМПИАДЫ ОЛИМПИАДЫ ИГРЫ В ГРЕЦИИ. 15.30 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 16.40 ВЕСТИ-МОСКВА. 17.00 ВЕСТИ. 17.20 "Кухня и партнеры". 17.50 Т/с "Бедная Настя". 18.50 "Коммандар Рев". 19.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 20.00 ВЕСТИ. 20.50 "Спокойной ночи, милый!" 20.55 Т/с "Кавказская З". 22.00 Т/с "Мария Турецкого-3". 23.00 ВЕСТИ-МОСКВА. 23.20 ОЛИМПИАДЫ ОЛИМПИАДЫ ИГРЫ В ГРЕЦИИ. 01.20 Фильм "Коза". 1991г. До 01.32	05.00 "Доброе утро, Россия Г. 08.45 Т/с "Бедная Настя". 09.45 Т/с "Кавказская З". 10.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 11.00 ВЕСТИ. 11.30 ВЕСТИ-МОСКВА. 11.50 "Что хочет женщина" 12.50 Т/с "Мария Турецкого-3". 13.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 14.00 ВЕСТИ. 14.10 ВЕСТИ-МОСКВА. 14.30 ОЛИМПИАДЫ ОЛИМПИАДЫ ИГРЫ В ГРЕЦИИ. 15.30 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 16.40 ВЕСТИ-МОСКВА. 17.00 ВЕСТИ. 17.20 "Кухня и партнеры" 17.50 Т/с "Бедная Настя". 18.50 "Коммандар Рев". 19.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 20.00 ВЕСТИ. 20.50 "Спокойной ночи, милый!" 20.55 Т/с "Кавказская З". 22.00 Т/с "Мария Турецкого-3". 23.00 ВЕСТИ-МОСКВА. 23.20 ОЛИМПИАДЫ ОЛИМПИАДЫ ИГРЫ В ГРЕЦИИ. 01.20 Фильм "Такая женщина" До 01.37	05.00 "Доброе утро, Россия Г. 08.45 Т/с "Бедная Настя". 09.45 Т/с "Кавказская З". 10.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 11.00 ВЕСТИ. 11.30 ВЕСТИ-МОСКВА. 11.50 "Кухня и партнеры" 12.50 Т/с "Мария Турецкого-3". 13.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 14.00 ВЕСТИ. 14.10 ВЕСТИ-МОСКВА. 14.30 ОЛИМПИАДЫ ОЛИМПИАДЫ ИГРЫ В ГРЕЦИИ. 15.30 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 16.40 ВЕСТИ-МОСКВА. 17.00 ВЕСТИ. 17.20 "Кухня и партнеры" 17.50 "Коммандар Рев". 18.50 "Коммандар Рев". 19.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 20.00 ВЕСТИ. 20.50 "Спокойной ночи, милый!" 20.55 "Спокойной ночи, милый!" 22.00 Т/с "Мария Турецкого-3". 22.55 "Народный артист". 23.00 Т/с "Такая женщина" 23.45 ОЛИМПИАДЫ ОЛИМПИАДЫ ИГРЫ В ГРЕЦИИ. 01.45 Фильм "Алкогольный синдром" До 01.55	05.55 Фильм "Бухта смерти". 07.40 "Золотой слиток". 08.00 ВЕСТИ. 08.10 ВЕСТИ-МОСКВА. 08.20 "Русское кино". 08.55 "Большая перемена" 09.25 "Утренняя почта". 10.10 "Синемания" 11.00 ВЕСТИ. 11.10 ВЕСТИ-МОСКВА. 11.20 "Турция". 11.55 ОЛИМПИАДЫ ОЛИМПИАДЫ ИГРЫ В ГРЕЦИИ. 14.00 ВЕСТИ. 14.20 Фильм "Трижды злодей" 15.00 Комедия "Домашний Бог и его злодейская группа" 17.45 Т/с "Маленькие женщины". 18.00 "Одна из нас" 19.00 "Иванhoe". 20.00 ВЕСТИ. 20.25 "Частный детектив". 20.55 Боевик "Александр Кутузов" 22.40 ОЛИМПИАДЫ ОЛИМПИАДЫ ИГРЫ В ГРЕЦИИ. 00.45 "Здоровая дорога 411" 01.45 Фильм "Турецкого-2" 05.20 Футбол. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва). До 04.15	05.50 Фильм "Дубровский". 1967г. 07.05 "Детям нужен" 07.25 Космическая комедия. 07.40 "Восемь программ" Александр Сидоркин 08.00 ВЕСТИ. 08.10 ВЕСТИ-МОСКВА. 08.20 "Мир кино". 08.50 "Ваша почта". 09.15 "Сам себе режиссер". 10.10 "Сто к одному" Телемост. 11.00 ВЕСТИ. 11.10 ВЕСТИ-МОСКВА. 11.20 "Утро доброе" 11.55 ОЛИМПИАДЫ ОЛИМПИАДЫ ИГРЫ В ГРЕЦИИ. 14.00 ВЕСТИ. 14.20 Фильм "Трижды злодей" 15.00 Боевик "На гребне волны" 20.30 ОЛИМПИАДЫ ОЛИМПИАДЫ ИГРЫ В ГРЕЦИИ. 01.25 Комедия "Собака и кавалерия" (Франция). 2003 г. До 01.30
---	--	--	--	--	---	--

05.00 УТРО НА НТВ	05.00 УТРО НА НТВ	05.00 УТРО НА НТВ	05.00 УТРО НА НТВ	05.00 УТРО НА НТВ	05.25 Остроумный фильм "ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ" /СШУ/	05.25 Мультфильм "БЕЛЫЙ ИТА ПРОТИВ Г", вып.1,2,3
07.50 Сериал "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУА-2"	07.50 Сериал "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУА-2"	07.50 Сериал "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУА-2"	07.50 Сериал "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУА-2"	07.50 Сериал "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУА-2"	07.00 "СЕГОДНЯ"	06.55 Фильм "ПРИСЛОНЕНИЕ ТОМА СОМЕРА И ГЕЛЬФИНГЕР ФИННИ"
09.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"	09.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"	09.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"	09.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"	09.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"	07.20 "УЛИЦА СЕЗАМ"	07.00 "СЕГОДНЯ"
09.25 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"	09.25 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"	09.25 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"	09.25 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"	09.25 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"	09.25 "ФАКТОР СТРАХА"	07.20 "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.55 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА. Италия"	09.55 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА. Италия"	09.55 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА. Италия"	09.55 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА. Италия"	09.55 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА. Италия"	10.25 "СТРАНА ОСВЕТОВ"	07.45 Фильм "ПЕЧЕР РАВАННЕ ИВАНА ЮПАЛА"
10.25 "СТРАНА СОВЕТОВ"	10.25 "СТРАНА СОВЕТОВ"	10.25 "СТРАНА СОВЕТОВ"	10.25 "СТРАНА СОВЕТОВ"	10.25 "СТРАНА СОВЕТОВ"	11.00 "СЕГОДНЯ"	09.05 "Кулинарный поединок"
11.00 "СЕГОДНЯ"	11.00 "СЕГОДНЯ"	11.00 "СЕГОДНЯ"	11.00 "СЕГОДНЯ"	11.00 "СЕГОДНЯ"	11.30 Звезда "Я ЕСТЬ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ"	10.05 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
11.30 Боевик "ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" /Ланконту/	11.30 Боевик "ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" /Ланконту/	11.30 Боевик "ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" /Ланконту/	11.30 Боевик "ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" /Ланконту/	11.30 Боевик "ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" /Ланконту/	13.20 "ВРЕМЯ ЕСТЬ"	11.00 "СЕГОДНЯ"
13.30 ПРОФЕССИЯ РЕПОРТЕР	13.30 ПРОФЕССИЯ РЕПОРТЕР	13.30 ПРОФЕССИЯ РЕПОРТЕР	13.30 ПРОФЕССИЯ РЕПОРТЕР	13.30 ПРОФЕССИЯ РЕПОРТЕР	13.35 "ПРОТОКОЛ"	11.20 "Криминальный Россия"
14.00 "СЕГОДНЯ"	14.00 "СЕГОДНЯ"	14.00 "СЕГОДНЯ"	14.00 "СЕГОДНЯ"	14.00 "СЕГОДНЯ"	14.05 "ПРИНЦИП ДОМИНО"	11.50 "ВНЕШНИЕ ИСТОРИИ"
14.35 "ПРИНЦИП ДОМИНО"	14.35 "ПРИНЦИП ДОМИНО"	14.35 "ПРИНЦИП ДОМИНО"	14.35 "ПРИНЦИП ДОМИНО"	14.35 "ПРИНЦИП ДОМИНО"	16.00 "СЕГОДНЯ"	12.00 Фильм "Войны Бургундского двора"
16.00 "СЕГОДНЯ"	16.00 "СЕГОДНЯ"	16.00 "СЕГОДНЯ"	16.00 "СЕГОДНЯ"	16.00 "СЕГОДНЯ"	16.35 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ"	14.05 "КОЛЛЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. Крокодилы - ягуары"
16.30 Битловый Сидарон в детективном сериале "МУР ЕСТЬ МУР", 1 серия	16.30 Битловый Сидарон в детективном сериале "МУР ЕСТЬ МУР", 1 серия	16.30 Битловый Сидарон в детективном сериале "МУР ЕСТЬ МУР", 1 серия	16.30 Битловый Сидарон в детективном сериале "МУР ЕСТЬ МУР", 1 серия	16.30 Битловый Сидарон в детективном сериале "МУР ЕСТЬ МУР", 1 серия	17.35 "ПРОТОКОЛ"	15.00 "СЕГОДНЯ"
17.35 "ПРОТОКОЛ"	17.35 "ПРОТОКОЛ"	17.35 "ПРОТОКОЛ"	17.35 "ПРОТОКОЛ"	17.35 "ПРОТОКОЛ"	18.00 "СЕГОДНЯ"	15.20 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"
18.00 "СЕГОДНЯ"	18.00 "СЕГОДНЯ"	18.00 "СЕГОДНЯ"	18.00 "СЕГОДНЯ"	18.00 "СЕГОДНЯ"	18.40 Сериал "Я ВСЕ РЕШУ САМА", 7 серия	16.00 СЕРИАЛ ИГРА. Новый сезон
18.25 Боевик "РОДИНА ЖДЕТ."	18.25 Боевик "РОДИНА ЖДЕТ."	18.25 Боевик "РОДИНА ЖДЕТ."	18.25 Боевик "РОДИНА ЖДЕТ."	18.25 Боевик "РОДИНА ЖДЕТ."	19.50 Сериал "Я ВСЕ РЕШУ САМА", 5 серия	16.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ: ПО ПЛАНУ МАТЕРИ". 7 серия
19.50 Сериал "Я ВСЕ РЕШУ САМА", 5 серия	19.50 Сериал "Я ВСЕ РЕШУ САМА", 5 серия	19.50 Сериал "Я ВСЕ РЕШУ САМА", 5 серия	19.50 Сериал "Я ВСЕ РЕШУ САМА", 5 серия	19.50 Сериал "Я ВСЕ РЕШУ САМА", 5 серия	21.00 "СЕГОДНЯ"	18.00 "СЕГОДНЯ"
21.00 "СЕГОДНЯ" с Александром Сухановым	21.00 "СЕГОДНЯ" с Александром Сухановым	21.00 "СЕГОДНЯ" с Александром Сухановым	21.00 "СЕГОДНЯ" с Александром Сухановым	21.00 "СЕГОДНЯ" с Александром Сухановым	21.35 Джейсон Ли Миллер и Андреасена Давоса в остросюжетном фильме "ЖАКЕРН" /СШУ/	18.40 Фильм "СВАДЬБА"
21.35 Милла Йовович в триллере "ОБИТЕЛЬ ЗЛА"	21.35 Милла Йовович в триллере "ОБИТЕЛЬ ЗЛА"	21.35 Милла Йовович в триллере "ОБИТЕЛЬ ЗЛА"	21.35 Милла Йовович в триллере "ОБИТЕЛЬ ЗЛА"	21.35 Милла Йовович в триллере "ОБИТЕЛЬ ЗЛА"	23.45 Сериал "РОДИНА ЖДЕТ"	21.05 "РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, АЛЕКСАНДР IГ"
(США-Германия-Франция- Великобритания)	(США-Германия-Франция- Великобритания)	(США-Германия-Франция- Великобритания)	(США-Германия-Франция- Великобритания)	(США-Германия-Франция- Великобритания)	05.55 Сериал "РОДИНА ЖДЕТ"	Фильм Леонид Парфенова 22.25 Фильм "К СЕВЕРУ ЧЕРЕЗ СЕВЕР-ЗАПАД" /СШУ/ 20.55 Триллер "ПЕЧЕР"

[illegible]

A black and white portrait of a young man with dark, wavy hair and a mustache. He is wearing a dark suit jacket over a light-colored shirt and a dark tie. A circular badge is pinned to his left lapel. The background is a mottled, light gray.

Харгыскаа: Н. Н. Ефремов.

Н. Н. Бөрөмов изилишк билишлын сол-
буйазчынан, землеустроителлинен үлөзүбизге
хайыс да сыла. Урукку сонордуу, отчут аны
баргыбыл кыбынан тиритэр-хорутар, анньыи,
хотуур, сүгэ тулпугунаагар ордук илистэр
көрүнгүзүк. Кини өсө бир үтүкөн каачысты-
батынан чол, доруобай олох сизирин тутууна
булар. Олон ыччаттарга үтүө холобуур булар.
Спортсмен билиштыганын көлөйбөлгө атын да

Автор сурутаг этиллэр санаа
редакция позициялар мэлдэн сеп түбэлэр
буолбатах. Сурутка ыйытлар чаксылар
кырдыктаахтарыгар эллиэтинэн
автор тус бэйлэ сүтэр.